

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal

STUDY

You have Downloaded, yet Another Great Resource to assist you with your Studies 😊

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ www.saexampapers.co.za



SA EXAM
PAPERS



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

KEREITE YA 12

SESOTHO PUO YA LAPENG (HL)

PAMPIRI YA BORARO (P3)

PUDUNGWANA 2014

MATSHWAO: 100

NAKO: dihora tse 2½

Pampiri ena e na le maqephe a 5.

DITAELO LE DIKELETSO HO MOHLAHLOBUWA

1. Pampiri ena e arotswe DIKAROLO tse PEDI:

KAROLO YA A: Moqoqo (50)

KAROLO YA B: Ditema tsa Kgokahano tse 2 (2 x 25) (50)

ELA HLOKO: O lebelletswe ho araba dipotso tse PEDI KAROLONG ya B.


2. Araba potso e le NNGWE KAROLONG ya A, le dipotso tse PEDI KAROLONG ya B.
3. Araba dipotso TSOHLE ka Sesotho.
4. Qala karolo e NNGWE le e NNGWE leqepheng le LETJHA.
5. Etsa moralo wa tema ka nngwe (ka ho etsa mmapa wa monahano, dayakeramo, tjhate e bontshang tatelano ya mehopolo kapa lenane la dintlha). Ha o qeta ho ngola tema e bale hape ho hlaola diphoso. Meralo e hlahiswe QALONG ya tema ka nngwe.
6. Meralo yohle e totobatswe ka tshwanelo hore ke meralo. O eletswa ho seha mola ho habahanya meralo yohle.
7. O eletswa ho sebedisa nako ka mokgwa ona:
Metsotso e 80 ho araba KAROLO ya A.
Metsotso e 35 ho araba tema e nngwe le e nngwe (35 x 2) KAROLONG ya B.
8. Nomora dikarabo tsa hao jwalo ka ha dipotso di nomorilwe pampiring ya dipotso.
9. Sehlooho se se ke sa balellwa e le karolo ya palo ya mantswa.
10. Ngola ka mongolo o makgethe mme o balehang.

KAROLO YA A: MOQOQO**POTSO 1**

Kgetha sehlooho se LE SENG, mme o ngole moqoqo wa bolelele ba mantswe a 400 ho isa ho a 450 (dikahare feela). Hopola ho etsa moralo le ho hlaola moqoqo wa hao diphoso.

- 1.1 Wa tla ba motle mokete wa kabo ya dikgau! [50]
- 1.2 Mathata a bakwang ke ho ba hole ha dikolo tseo bana ba kenang ho tsona. [50]
- 1.3 Setumo le leruo la tjhelete di ka ba le ditlamorao tse ntle le tse mpe bophelong ba motho. [50]
- 1.4 Seo ke ratang ho ithutela sona ha nka fuwa monyetla wa ho ya yunivesithing. [50]
- 1.5 Thelevishene e na le tshusumetso e ntle batjheng.
Dumellana kapa o hanane le maikutlo ana. [50]
- 1.6 Boha ditshwantsho tsena tse ka tlase. Kgetha se le seng o nto ngola moqoqo o itshetlehileng mohopolong wa sehlooho o qholotswang ke setshwantsho seo. Iqapele sehlooho sa hao. Se le bale ho iketsetsa moralo le ho hlaola diphoso temeng ya hao.

1.6.1

[Se qotsitse makasineng wa *Abucus*: Phato 2009: 101]

[50]

1.6.2



[Se qotsitswe makasineng wa *Abucus*: Phato 2009: 209]

[50]

1.6.3



[Se qotsitswe makasineng wa *Abucus*: Phato 2009: 99]

[50]

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A:

50

KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANANO**POTSO 2**

Kgetha ditema tse PEDI mme o ngole tema ya bolelele ba mantswe a 180 ho isa ho a 200 (dikahare feela) temeng ka nngwe. Hopola ho etsa moralo le ho hlaola diphoso temeng ka nngwe.

2.1 Lengolo la semmuso la tletlebo

Ngolla mosuwehlooho lengolo moo o tletlebang ka lerata le bakwang ke baithuti ba dikereiti tse tlase, nakong ya dithuto tsa tlatsetso tse tshwarwang ha sekolo se tswile.

[25]**2.2 Puo**

Ngola **puo** eo o tla e tshetleha moketjaneng wa tumedisio ya mosuwehlooho wa sekolo sa heno, kaha o se a beha meja fatshe.

[25]**2.3 Inthaviu**

Ngola inthaviu eo o ileng wa e tshwara le motsamaisi wa sepolesa ka mora katleho ya bona ya ho tshwara dinokwane tse neng di hlorisa setjhaba.

[25]**2.4 Atikele e yang koranteng**

Ngola atikele e tla phatlalatswa koranteng ya selehae moo o thoholetsang sebini se bokelleditseng batjha ba motseng wa heno bakeng sa ho ba ruta mmino.

[25]**2.5 Nalane ya tsa bophelo ba mofu/Obitjhuari**

Ngola obitjhuari ya bophelo ba rakgadio ya hlokaletseng.

[25]**2.6 Tekolokakaretso**

Ngola tekolokakaretso ya buka eo o sa tswa e bala e ileng ya o natefela haholo.

[25]**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B (25 x 2):****50****MATSHWAO OHLE:****100**